



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

Broj: 05-16-2- 4510-1/25
Sarajevo, 21.7.2025. godine

SVIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA

n/r rukovodioca institucije

PREDMET: Instrukcija sa uputstvima za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2026. godinu (Instrukcija broj 2)

Na osnovu člana 6. Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22), Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine dostavlja **Instrukciju sa uputstvima za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta za 2026. godinu (Instrukcija broj 2).**

U cilju osiguranja preduslova za kontinuiran proces pripreme Nacrta Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, a u skladu sa odredbama člana 6. stav (3) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine kojim je propisano da, ukoliko Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine do 1. jula tekuće godine ne usvoji Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za naredni srednjoročni period, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će budžetskim korisnicima dostaviti Instrukciju broj 2 za dodjelu sredstava iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine na nivou odobrenog budžeta za tekuću godinu.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na 77. sjednici održanoj 22.4.2025. godine, usvojio Nact Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, na osnovu okvira za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu 1.570.500.000 KM, koji uključuje prihode od indirektnih poreza u iznosu 1.020.500.000 KM i prihode od dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine u iznosu 244.000.000 KM. Nacrt zakona je upućen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje još uvijek nije utvrdilo Prijedlog Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Slijedom navedene činjenice, budžetskim korisnicima se dostavljaju indikativne gornje granice rashoda na nivou ukupnog budžeta za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u iznosu 1.460.000.000 KM.

Gornje granice rashoda za 2026. godinu nisu konačne i mogu biti predmet eventualnih korekcija u skladu sa Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za sljedeće tri godine, koje prema odredbama Zakona o Fiskalnom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 63/08) donosi Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine i revidira svake godine.

Korisnici svoje zahtjeve trebaju planirati na osnovu priloženih indikativnih gornjih granica rashoda, a ukoliko u međuvremenu Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvoji Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2026.-2028. godine, odnosno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Dokument okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine, sa izmijenjenim iznosima, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će isto uzeti u obzir prilikom pripreme Nacrta zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2026. godinu, a imajući u vidu da je novi informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS) stavljen u funkciju 16.7.2025. godine, korisnici će pripremiti u skladu sa uputstvima u prilogu akta i iste su obavezni dostaviti najkasnije do 29. avgusta 2025. godine, dok su konsultacije planirane za period avgust-septembar 2025. godine, a o tačnom terminu održavanja istih institucije će biti blagovremeno informisane.

Skrećemo pažnju institucijama Bosne i Hercegovine da obrazloženja zahtjeva budu sveobuhvatna, sažeta i jasna, sa posebnim osvrtom na eventualne zahtjeve za dodatnim sredstvima u odnosu na Nacrt budžeta 2025. godine i/ili gornju granicu rashoda za 2026. godinu.

Obavještavamo budžetske korisnike da je, u okviru projekta „EU4 Efikasno upravljanje javnim finansijama“ pripremljen Informacioni sistem za upravljanje i planiranje budžeta „BMIS“. U skladu sa ovom činjenicom, a u cilju osiguranja kontinuiteta budžetskih podataka, budžetski korisnici će u novu aplikaciju evidentirati podatke koje su dostavili Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine po Instrukciji broj 1 za period 2026.–2028. godina, prema uputama u prilogu ove instrukcije.

Za sva eventualna pitanja u vezi pripreme zahtjeva za sredstvima iz budžeta (projekcije budžeta) za 2026. godinu, korisnici se mogu obratiti analitičarima u Sektoru za budžet pri Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine (telefoni: 033/70 30 36, 033/70 30 34, 033/70 30 37, 033/70 30 44, 033/70 30 46, 033/70 30 35, 033/70 31 16 i 033/70 31 19).

S poštovanjem,



MINISTAR
Dr Srđan Amidžić

Prilog:

- Instrukcija za budžetske korisnike broj 2
- Tabela gornje granice rashoda za budžetskog korisnika



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

Broj: 05-16-2-4510-2/25
Sarajevo, 21.7.2025. godine

Na osnovu člana 6. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 32/13 i 38/22) (u daljem tekstu Zakon o finansiranju institucija BiH), ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine donosi:

INSTRUKCIJU

sa uputstvima za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2026. godinu
(Instrukcija broj 2)

I. UVODNE NAPOMENE

U cilju osiguranja preduslova za kontinuiran proces pripreme Nacrta Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu (u daljem tekstu Nacrt Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH), a u skladu sa odredbama člana 6. stav (3) Zakona o finansiranju institucija BiH kojim je propisano da, ukoliko Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine do 1. jula tekuće godine ne usvoji Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovine za naredni srednjoročni period, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Ministarstvo finansija i trezora BiH) će budžetskim korisnicima dostaviti Instrukciju broj 2 za dodjelu sredstava iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH) na nivou ukupnog budžeta za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu institucija BiH) tekuće godine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na 77. sjednici održanoj 22.4.2025. godine, usvojio Nacrt Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, na osnovu okvira za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu 1.570.500.000 KM, koji uključuje prihode od indirektnih poreza u iznosu 1.020.500.000 KM i prihode od dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine u iznosu 244.000.000 KM. Nacrt zakona je upućen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje još uvijek nije utvrdilo Prijedlog Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu.

Slijedom navedene činjenice, budžetskim korisnicima se dostavljaju indikativne gornje granice rashoda na nivou ukupnog budžeta za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u iznosu 1.460.000.000 KM

II. OSNOVNE NAPOMENE

U skladu sa navedenim, kao i ograničenju ukupnih javnih rashoda u Bosni i Hercegovine, prilikom pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta za 2026. godinu (u daljem tekstu: projekcija budžeta za 2026. godinu) korisnici trebaju uzeti u obzir sljedeće:

1. Zadatke i aktivnosti propisane zakonskim i podzakonskim aktima institucija BiH, a kod planiranja sredstava za finansiranje istih uzeti u obzir nivo izvršenja u 2024. godini i planiranog iznosa u Nacrtu Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu;
2. Usvojene projekte i programe koje institucije BiH trebaju realizovati u 2026. godini, uz uslov zatvaranja finansijske konstrukcije njihove realizacije;
3. Raspoložive ljudske i materijalne resurse i samo minimalno i najnužnije znavljanje;
4. Zakonske odredbe i odluke Vijeća ministra Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Vijeće ministara BiH):
 - Odredbe člana 7. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20, 59/22, 20/25 i 30/25). Navedeninim članom je, između ostalog, propisano da osnovicu za obračun plaće utvrđuje Vijeće ministara BiH, s tim da ona ne može biti manja od 50% prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini iskazane na godišnjem nivou za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne godine prethodi godini u kojoj će se osnovica primjenjivati. Imajući u vidu da Vijeće ministara BiH, još uvijek nije donijelo Odluku o visini osnovice za obračun plaće u institucijama BiH za 2026. godinu, upućuju se budžetski korisnici da sredstva za bruto plaće i naknade planiraju prema osnovici za obračun plaće u iznosu 631,50 KM, na osnovu osnovice u obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2025. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 89/24).
 - Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 33/05) kojim se umanjuje stopa doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, te doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje;
 - Odredbe Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 76/20), Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, Pravilniku o plaćama, dodacima i naknadama zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, Odluke o plaćama i naknadama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Odluke o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
 - Odluku o visini novčane naknade zaposlenih u institucijama BiH za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH“, br. 42/12, 28/19 i 60/22), u iznosu 11 KM za svaki dan proveden na radu, osim za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini Bosne i

Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministre i zamjenike ministara, rukovodioce i zamjenike rukovodioca institucija BiH u iznosu 6 KM dnevno za svaki dan proveden na radu;

- Odluku o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 72/17 i 61/22);
 - Odluku o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama BiH za 2025. godinu u iznosu 631,50 KM („Službeni glasnik BiH“, broj 21/25);
 - Odluku o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12, 78/12, 51/13, 68/18, 79/22 i 24/23);
 - Odluku o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/04, 6/12 i 52/24);
 - Ostale odluke Vijeća ministara BiH koje imaju finansijski efekat.
 - Pravilnik o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 78/15, 53/17, 62/17, 1/21, 63/21 i 4/24)
 - Pravilnik o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19, 56/19, 72/19, 70/23 i 85/23)
 - Pravilnik u uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23 i 84/23);
5. Uključivanje dimenzije rodne ravnopravnosti u kontekstu svakog od programa, tamo gdje je to primjenljivo, i istu u tekstualnom dijelu obrazložiti. U BMIS - Informacijskom sistemu za upravljanje budžetom MFiT BMIS, obrazloženje rodne ravnopravnosti budžetski korisnici će iskazati u okviru obrazloženja sintetičke kategorije rashoda i u okviru obrazloženja programske aktivnosti.
- Sugerise se budžetskim korisnicima kod kojih su planirana sredstva na ekonomskoj kategoriji tekućih transfera i grantova da, u zahtjevu za budžet posebno obrazlože rodni aspekt za tekuće grantove kod kojih je moguće pratiti realizaciju sredstava po pitanju rodne osjetljivosti (uticaj na žene i muškarce). U ovom slučaju će se u Zakonu o budžetu institucija BiH međunarodnih obaveza BiH, propisati da se u okviru budžeta institucije BiH definiše dio kao poseban projektni kod koji će obuhvatati obrazloženje i praćenje rodnog aspekta (planiranje, realizacija sredstava i dostava izvještaja sa posebnim osvrtom na žene i muškarce - rodna osjetljivost).
- Nadalje, potrebno je da budžetski korisnici evidentiraju i **rodni aspekt za sve programe (tabela u excel formatu, u prilogu akta) na način da se trenutni zaposleni razvrstaju po polu i radnim mjestima, te statusu (imenovane i izabrane osobe, rukovodeći državni službenici/ce, državni službenici/ce i zaposlenike/ce i dr.), a da se razlika do ukupnog broja zaposlenih evidentira u posebnoj koloni tabele.**
6. U skladu sa preporukama Centralne jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija i trezora BiH, budžetski korisnici, koji se u toku sudskih sporova pojavljuju kao tužene strane, će prilikom planiranja budžeta, u saradnji s budžetskim analitičarima iz Sektora za budžet Ministarstva finansija i trezora BiH, uraditi procjenu rizika za postupke koji su u toku, a koji bi mogli stvoriti potencijalne obaveze za budžet, te informacije

dostaviti budžetskim analitičarima u svrhu što efikasnijeg načina planiranja budžetskih sredstava u ove svrhe.

7. Centralna jedinica za internu reviziju Ministarstva finansija i trezora BiH, je preporučila Sektoru za budžet da u saradnji sa Sektorom za trezorsko poslovanje jača kontrole planiranja i odobravanja nabavke stalnih sredstava koja se finansiraju iz budžetskih sredstava, čime bi se izbjegla raznolikost cijena stalnih sredstava, te ostvarile potencijalne uštede. U cilju realizacije ove preporuke, budžetski korisnici će u zahtjevu za Budžet 2026. godine detaljno obrazložiti planirana sredstva za kapitalne izdatke.

Također, Centralna jedinica za internu reviziju Ministarstva finansija i trezora BiH je dala preporuku Sektoru za budžet da od budžetskih korisnika traži analizu ekonomičnosti zadržavanja i održavanja voznog parka, na osnovu koje će planirati sredstva, uz napomenu da budžetski korisnici trebaju analizirati troškove održavanja voznog parka s ciljem ostvarivanja ušteda i opravdanosti daljeg ulaganja u vozila.

U skladu sa ovom činjenicom, budžetski korisnici koji u zahtjevu navedu nabavku vozila, trebaju dostaviti detaljnu analizu nabavke vozila (službenih vozila i vozila za specijalizovane namjene), sa posebnim osvrtom na izdatke za tekuće održavanje, gorivo, osiguranje vozila i druge zavisne troškove.

8. U skladu sa zaključcima sa radnog sastanka Kolegijuma Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH i Kancelarije za reviziju institucija BiH održanog 9.11.2023. godine, institucije BiH, koje su po Izvještaju o finansijskoj reviziji institucija BiH za prethodnu godinu, dobile „negativno mišljenje“, „mišljenje sa rezervom“, „mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje“, te „pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje“, da u budžetskom zahtjevu detaljno analitički prikažu i obrazlože budžetske stavke koje su povezane sa nedostacima i nepravilnostima koje su bile osnov za mišljenje Ured za reviziju institucija BiH u prethodnoj godini.
9. Ministarstvo finansija i trezora BiH nastavlja praksu pripreme i objave budžeta za građane institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Upućuju se budžetski korisnici da, u skladu sa smjernicama datim, u Priručniku za pripremu dokumenta „Budžet za građane budžetskih korisnika na nivou Bosne i Hercegovine, <https://www.mft.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=B62CB255-90C5-49FD-9BF8-FBF4A54E4905&lang=bs>, nakon usvajanja Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, pripreme budžet za građane iz svoje nadležnosti.

U ovom dokumentu su navedene smjernice za pripremu pojedinačnih budžeta za građane institucija na nivou Bosne i Hercegovine, čime su osigurane pretpostavke da budžetski korisnici pripremaju budžete za građane iz svoje nadležnosti, kao sažet, razumljiv i jasan dokument o podacima iz svoje nadležnosti, te na taj način pruže informacije zainteresiranoj javnosti.

Informišemo sve budžetske korisnike da osim zahtjeva iz BMIS-a dostave i sažetak zahtjeva korisnika, u skladu sa uputama datim u Priručniku za pripremu dokumenta „Budžet za građane“ budžetskih korisnika na nivou Bosne i Hercegovine.

Ovaj sažetak treba uključivati jednostavan i sažet opis nadležnosti institucije, te grafički prikaz programske strukture sa podacima o potrebnim sredstvima i krajnjim

ishodima za svaki program (outcome i opciono izlaznim rezultatima na nivou programske aktivnosti).

Zaključkom Vijeća ministara BiH o Politici proaktivne transparentnosti u institucijama BiH, između ostalog propisano je da, institucije BiH na svojim web stranicama objavljuju: zahtjev za budžet, operativni plan, izvještaj o izvršenju budžeta i dr.

Slijedom ove činjenice, upućujemo budžetske korisnike da sažetak zahtjeva za budžet 2026. godine objave na svojim web stranicama, prema formi koju dostavljamo u prilogu Instrukcije.

Također, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 84. sjednici održanoj 8.7.2025. godine usvojilo Akcioni plan za provođenje inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ za period 2025 – 2027. godine, u kojem je, između ostalog, navedeno da će Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u Instrukciji za dodjelu sredstava iz budžeta za 2026. godinu, uputiti budžetske korisnike da podatke iz svoje nadležnosti objavlju u otvorenom formatu.

10. U skladu sa preporukama Kancelarije za reviziju institucija BiH revizije učinka na temu „Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH“, budžetski korisnici će planirati sredstva za stručno usavršavanje samo za obuke koje nisu predviđene Planom obuka Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.
11. Zahtjev u programskom formatu, budžetski korisnici će dostaviti u skladu sa programskom strukturom i pokazateljima ishoda, koja je dostavljena u okviru zahtjeva za Dokument okvirnog budžeta za period 2026.-2028. godina (program-pokazatelja ishoda na nivou programa).

U cilju provođenja budžetskog ciklusa u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o finansiranju institucija BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH dostavlja Instrukciju broj 2 sa indikativnim gornjim granicama rashoda za 2026. godinu na osnovu ukupnog okvira za finansiranje institucija BiH u iznosu 1.460.000.000 KM. Indikativne gornje granice rashoda su određene na osnovu iskazanih prioriteta budžetskih korisnika u zahtjevima po Instrukciji broj 1.

Gornje granice rashoda za 2026. godinu bazirane su na nivou Nacrta budžeta za 2025. godinu, izvršenju rashoda u 2023. i 2024. godini, uz napomenu da kod institucija kod kojih su u Nacrtu budžetu za 2025. godinu planirana sredstva za okončanje projekata i aktivnosti u 2025. godini, ista nisu planirana u 2026. godini. S druge strane, gornjom granicom rashoda za 2026. godinu obuhvaćeno je finansiranje aktivnosti čija realizacija je propisano zakonskim i podzakonskim aktima koji uključuju planiranje sredstava a obračun plaća na osnovu osnovice za obračun plaća u iznosu 631,50 KM u skladu sa odredbama člana 7. Zakona o plaćama zaposlenih u institucijama BiH, finansiranje opštih izbora, te višegodišnjih projekata u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH i dr.

Korisnici se trebaju pridržavati ukupne granice rashoda i broja zaposlenih, dok granice po pojedinačnim ekonomskim kategorijama (bruto plaće, naknade troškova zaposlenih, izdaci za materijal i usluge, kapitalni izdaci, tekući i kapitalni grantovi i transferi) ne moraju biti identični pojedinačnim iznosima navedenim u tabeli u prilogu ove Instrukcije, već zasnovane na detaljnim analizama koje će korisnici pripremiti, s tim da se odstupanja trebaju detaljno obrazložiti.

U gornjim granicama rashoda za 2026. godinu obuhvaćeni su rashodi finansirani iz transfera drugih nivoa vlasti koji će se knjižiti putem sistema Jedinstvenog računa trezora (isključujući IPA projekte), a koje su u svojim zahtjevima po Instrukciji broj 1 iskazali Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, te Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH.

Napominje se da sredstva IPA projekata koja se ne evidentiraju putem sistema Jedinstvenog računa trezora korisnici ne trebaju uključivati u zahtjev po ovoj Instrukciji, ali su obavezni popuniti Tabelu za IPA projekte koji su izvjesni da će se implementirati tokom 2026. godine.

U Tabelu IPA projekta, budžetski korisnik (odnosno voditelj IPA projekta - SPO) treba evidentirati sve navedene kategorije, uključujući posebno sve podatke o sufinansiranju tokom 2026. godine. Napominjemo da se i sredstva IPA projekta i sredstva sufinansiranja trebaju navesti samo u ovoj Tabeli, a ne u okviru rashoda budžetskog korisnika. Ukupni troškovi sufinansiranja će na osnovu podataka dostavljenih od strane korisnika (odnosno voditelja IPA projekata) biti planirani u okviru direktnih transfera budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Dostavljene Tabele IPA projekata analiziraće se u saradnji sa Sektorom za trezorsko poslovanje pri Ministarstvu finansija i trezora BiH i po potrebi kontaktirati korisnike. Također, napominjemo da voditelji IPA projekata trebaju prisustvovati sastancima koje će Ministarstvo finansija i trezora BiH obavljati s korisnicima u vezi budžetskih zahtjeva za 2026. godinu (konsultacije sa budžetskim korisnicima počće u avgustu 2025. godine, o čemu će korisnici biti informisani nakon analize dostavljenih zahtjeva od strane Sektora za budžet pri Ministarstvu finansija i trezora BiH).

Svi korisnici kod kojih će se projekti sufinansirati iz IPA fondova tokom 2026. godine obavezni su za iste dostaviti sve podatke, posebno za programe zajednice i projekte prekogranične saradnje.

Pored podataka u Tabeli IPA projekata korisnici trebaju dostaviti (u prostoru ispod Tabele ili u posebnom dopisu) i sljedeće podatke vezane za IPA projekte:

- **dinamiku ugovaranja i status projekta (da li je projekt ugovoren, datum početka i završetka projekta)**
- **dinamiku povlačenja sredstava sufinansiranja po svakom projektu.**

Ciljeve, zadatke i aktivnosti u 2026. godini budžetski korisnici će utvrditi na bazi podataka iz zahtjeva po Instrukciji broj 1 koje su korisnici evidentirali u Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budžetom (BPMIS) i iste dostavili Ministarstvu finansija i trezora BiH radi pripreme Nacrta Dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2026. do 2028. godine.

Vijeće ministara BiH je, na 57. sjednici održanoj 9.11.2022. godine, usvojio Strateški okvir institucija BiH do 2030. godine sa posebnim naglaskom na ciljeve usmjerene na transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor i stvaranje društva jednakih mogućnosti. Također, ovim dokumentom želi se unaprijediti implementacija ciljeva

održivog razvoja putem strateških ciljeva institucija BiH, koji će predstavljati portfolio usmjeravajućih ciljeva za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH i srednjoročnih i godišnjih planskih dokumenata institucija BiH u skladu s važećom regulativom za srednjoročno i godišnje planiranje.

Ukoliko je neophodna realizacija reformskih procesa, kao i zadataka i aktivnosti u skladu sa prioritetima iz navedenog dokumenta, za koje nisu dovoljna sredstva iskazana gornjom granicom rashoda, iste posebno iskazati u Informacionom sistemu za upravljanje budžetom (BMIS) u formi aneksa zahtjeva. Prilikom evidentiranja dodatnog zahtjeva potrebno je detaljno obrazložiti svaku kategoriju rashoda uz naznaku aktivnosti za čiju realizaciju su potrebna dodatna sredstva.

Budžetski korisnici, koji imaju planiran priliv sredstava (odnosno primitke od prodaje stalnih sredstava, donacije (grantovi), kreditna sredstva, prihode od vlastite djelatnosti za koje je zakonski regulisan raspored rashoda, te prihode od vlastite djelatnosti za koje nije zakonski definisan raspored rashoda i koji se uplaćuju na Jedinstveni račun trezora kao javni prihodi), dužni su iste evidentirati u BMIS prilikom unosa zahtjeva za budžet 2026. godine, te u okviru evidentiranja svake pojedinačne analitičke kategorije navesti obrazloženje i pravni osnov planiranja istih.

Napominje se, da je za rashode koji se finansiraju iz namjenskih prihoda (donacije, vlastiti namjenski prihodi, prihodi drugih nivoa vlasti i dr.) u Informacionom sistemu za upravljanje budžetom (BMIS) obavezno evidentiranje na odgovarajuću šifru izvora (fonda), te da iznos istih mora biti identičan iskazanom iznosu prihoda. Prilikom evidentiranja rashoda za nabavku stalnih sredstava, a koji se djelimično finansiraju iz primitaka od prodaje stalnih sredstava, budžetski korisnik je obavezan u napomeni navesti iznos koji se finansira iz primitaka od prodaje stalnih sredstava.

Budžetski korisnici čiji zakonski/podzakonski akti predviđaju mogućnost ostvarenja prihoda, obavezni su dostaviti akte kojima je regulisan osnov za ostvarenje prihoda, kao i usvojene akte koje regulišu cjenovnike za usluge/aktivnosti na osnovu kojih se prihodi ostvaruju.

Prijedloge zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta za 2026. godinu (prijedloge budžeta institucije), budžetski korisnici su obavezni evidentirati u Informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS). Imajući u vidu da je novi informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS), stavljen u funkciju 16.7.2025. godine, budžetski korisnici će zahtjeve dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH najkasnije do 29.8.2025. godine. Zahtjevi koji se ne dostave u navedenom roku i/ili pogrešno evidentirani podaci koji nisu u skladu sa uputstvima Ministarstva finansija i trezora BiH neće se uzeti u obzir, a nedovoljno obrazloženje zahtjeva može voditi ka smanjenju sredstava u Nacrtu budžeta za 2026. godinu.

U skladu sa članom 6. Uputstva o sadržaju i načinu vođenja registra korisnika budžeta institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 52/13), budžetski korisnici su dužni izvršiti ažuriranje podataka o korisniku budžeta i iste dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH uz dostavu zahtjeva po Instrukciji broj 2.

Informišu se budžetski korisnici da zahtjev za osiguranje sredstava za izmirenje obaveza po osnovu plaćanja kontribucija (članarine Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama) upute Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine koje će isti objediniti i dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi planiranja ove kategorija izdataka u okviru organizacije Direktni transferi sa Jedinstvenog računa trezora.

Budžetski korisnici će zahtjeve za sredstvima iz budžeta za 2026. godinu evidentirati u Informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS). Napominjemo da je, u okviru projekta „EU4 Efikasno upravljanje javnim finansijama“ pripremljen Informacioni sistem za upravljanje budžetom „BMIS“ koji je stavljen u funkciju 16.7.2025. godine. Međutim, imajući u vidu da sistem ne podržava sačinjavanje tabela Pregled višegodišnjih projekata (Tabela u excel formatu) i Bilans tabela (Tabela u excel formatu), budžetski korisnici će iste popuniti i dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH uz zahtjev po Instrukciji broj 2 putem pošte i elektronskom poštom (obraci tabela biće dostavljeni korisnicima putem elektronske pošte).

Članom 4. Zakona o finansiranju institucija BiH propisano je da svaki budžetski korisnik imenuje službenika/icu za finansije. Službenik/ca za finansije, po nalogu rukovodioca budžetskih korisnika, obavlja poslove finansijskog planiranja, pripreme budžeta i izvršenja budžeta. Slijedom navedenog potrebno je u propratnom pismu uz prijedlog budžeta (zahtjev za sredstvima iz budžeta), naznačiti ime i prezime osobe, kontakt telefon i adresu elektronske pošte, sa kojom će Ministarstvo finansija i trezora BiH kontaktirati, voditi raspravu i usaglašavati prijedloge i projekcije rashoda tokom sačinjavanja Nacrta zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu.

Odlukom o procesu srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 48/24) propisan je postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH sa ciljem harmonizacije i koordinacije procesa planiranja u Vijeću ministara BiH i institucijama BiH, te optimalne alokacije resursa kao i unapređenje procesa praćenja i izvještavanja o realizaciji.

Imajući u vidu povezanost procesa pripreme budžeta i srednjoročnog planiranja potrebno je da sastancima, na kojima će se razmatrati budžetski zahtjevi za 2026. godinu, prisustvuju i osobe angažovane na poslovima strateškog planiranja.

Za sva eventualna pitanja u vezi pripreme zahtjeva za sredstvima iz budžeta (projekcije budžeta) za 2026. godinu, korisnici se mogu obratiti analitičarima u Sektoru za budžet pri Ministarstvu finansija i trezora BiH (telefoni: 033/70 30 36, 033/70 30 34, 033/70 30 37, 033/70 30 44, 033/70 30 46, 033/70 30 35, 033/70 31 16 i 033/70 31 19). Također, upućujemo budžetske korisnike da sva pitanja u vezi korištenja novog sistema za upravljanje budžetom (BMIS), dostave elektronskom poštom analitičarima Sektora za budžet Ministarstva finansija i trezora BiH.

III. OPERATIVNE UPUTE ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA

Budžetski korisnici u projekciji budžeta za 2026. godinu trebaju osigurati:

- Usklađenost ukupnog obima rashoda sa datom gornjom granicom rashoda. Eventualni iznos traženih sredstava iznad gornje granice rashoda posebno iskazati po analitičkim kontima-ekonomskom kodu, te navesti pojedinačno zadatke i aktivnosti koji se finansiraju iz dodatnih sredstava i obavezno objasniti vezu između sredstava traženih Aneksom i programa rada institucije za 2025. godinu.
- Maksimizacija stepena efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti u planiranju i trošenju budžetskih sredstava.
- Lociranje odgovornosti za neracionalna trošenja i odstupanja od planskih iznosa prihoda i rashoda budžeta u svim fazama izvršenja.

Ukupan zahtjev za sredstvima u budžetu za 2026. godinu koje korisnici trebaju dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH treba sadržavati sljedeće:

1. Pregled ukupnih planiranih rashoda za 2026. godinu po ekonomskim kategorijama (iz BMIS aplikacije) – **Iznosi pojedinačnih vrsta rashoda u ovoj tabeli moraju biti identični iznosima u pojedinačnim tabelama rashoda** (npr. zbirni iznos za kapitalna ulaganja u ovoj tabeli mora biti jednak ukupnom iznosu u Pregledu kapitalnih ulaganja po vrstama stalnih sredstava i projektima (tabela u excel formatu).
2. Pregled planiranog priliva sredstava u 2026. godini po izvorima (iz BMIS aplikacije): primici od prodaje stalnih sredstava, donacije (grantovi), kreditna sredstva, prihodi od vlastite djelatnosti za koje je zakonski regulisan raspored rashoda, te prihodi od vlastite djelatnosti za koje nije zakonski definisan raspored rashoda i koji se uplaćuju na Jedinstveni račun trezora kao javni prihodi.
3. Pregled kapitalnih izdataka po vrstama stalnih sredstava i projektima u 2026. godini (tabela iz BMIS aplikacije).
4. Pregled potrebnih sredstava za bruto plaće i naknade u 2026. godini po radnim mjestima (tabela iz BMIS aplikacije)
5. Dinamika zapošljavanja u 2026. godini (tabela iz BMIS aplikacije)
6. Pregled potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih za 2026. godinu po vrstama naknada (tabela u excel formatu)
7. Pregled višegodišnjih projekata do 2028. godine (tabela u excel formatu)
8. Bilans tabela budžetskog korisnika (tabela u excel formatu)
9. Pregled budžetskog zahtjeva u programskom formatu – Tabela iz BMIS-a
10. Pregled IPA projekata koji će se implementirati tokom 2026. godine – Tabela u excel formatu. U cilju pravilnog popunjavanja tabele potrebno je obratiti pažnju na navedena detaljna uputstva (na str. 2 i 3 ove Instrukcije).
11. Obrazloženje prijedloga budžeta sa odgovarajućim *cost-benefit* analizama i drugim prikladnim obrazloženjima. U obrazloženjima navesti sve pokazatelje, novčane iznose, normativni i dokumentacijski osnov za utvrđivanje iznosa rashoda iskazanih u gornjim granicama rashoda.
12. Nacrt programa rada budžetskog korisnika za 2026. godinu u cilju utvrđivanja opravdanosti traženih sredstava po pitanju provođenja planiranih aktivnosti.
13. Korisnici koji će u BMIS aplikaciji iskazati zahtjeve iznad gornje granice rashoda trebaju dostaviti i Aneks uz prijedlog budžeta za zadatke i aktivnosti koji se ne mogu finansijski osigurati odobrenom gornjom granicom rashoda za 2026. godinu.

Ukoliko korisnik traži sredstva iznad gornje granice rashoda, zahtjev treba sadržavati gore navedene tabele uz detaljno obrazloženje traženih sredstava po aneksu (posebno za svaku kategoriju uz obrazloženje aktivnosti koje će se realizovati sredstvima koja se traže aneksom, odnosno objasniti vezu između sredstava traženih Aneksom i nacrtu plana rada institucije za 2026. godinu.

14. Korisnici koji su smješteni u zakupljene prostorije trebaju dostaviti i ugovore o zakupu za 2026. godinu, ukoliko su isti izmjenjeni u odnosu na ugovore koji su dostavljeni u prethodnom periodu kao i specifikaciju izdataka za zakup (tabela u prilogu akta).
15. Korisnici kod kojih je usvojena izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji do juna 2025. godine trebaju dostaviti i novi Pravilnik.
16. Korisnici u kojim svi ili dio zaposlenih plaće i/ili naknade ne prima u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, već u skladu sa drugim zakonima i/ili odlukama (npr. institucije pravosudnog sistema, primanja u DKP mreži kod Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine i sl.) dužni su dostaviti te zakone i/ili odluke.
17. Korisnici koji će u zahtjevu tražiti sredstva za višegodišnje projekte trebaju dostaviti odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 8. stav (e) Zakona o finansiranju institucija BiH, kojom je usvojen višegodišnji projekt. Skrećemo pažnju budžetskim korisnicima da se, prilikom pokretanja aktivnosti za višegodišnje projekte trebaju pridržavati odredaba Uputstva o načinu planiranja, odobravanja i realizovanja višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 77/21, 24/24 i 33/25)
18. Budžetski korisnici čiji zakonski/podzakonski akti predviđaju mogućnost ostvarenja prihoda, obavezni su dostaviti akte kojima je propisan osnov za ostvarenje prihoda, kao i usvojene akte koji propisuju cijene usluga/aktivnosti na osnovu kojih se prihodi ostvaruju.
19. Korisnici kod kojih je došlo do izmjene Internih procedura o procesu sačinjavanja budžeta ili koji iste nisu ranije dostavili Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine trebaju dostaviti Interne procedure o procesu pripreme budžeta.
20. Korisnici koji planiraju sredstva za izdatake po ugovoru o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima obavezni su, u skladu sa zaključkom sa 104. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održane 08.07.2014. godine, dostaviti specifikaciju istih, prema tabeli u prilogu Instrukcije. Također, potrebno je dostaviti i detaljno obrazloženje zahtjeva na analitičkim ekonomskim kategorijama ugovorenih usluga (usluge stručnog obrazovanja, specijalizacije i školovanja, ostalih usluga i sl.)
21. Korisnici su obavezni, uz zahtjev za budžetskim sredstvima, dostaviti i plan putovanja, u skladu s kojim su planirana sredstva u budžetskom zahtjevu.
22. Pregled planiranih sredstava za stručno usavršavanje, vodeći računa da planiraju samo obuke koje ne realizuje Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine.
23. Pregled rizika po osnovu provođenja sudskih sporova i potencijalnih obaveza na budžet institucija BiH.
24. Pregled strukture zaposlenih u zahtjevu za budžet 2026. godine (tabela u excel formatu) na nivou programa po polnoj strukturi, te statusu (zaposlenici/e, državni službenici/e, izabrana i imenovana lica, vojna lica, pripravnici i dr.)
25. Sažetak zahtjeva korisnika koji će biti polazni osnovu u provođenju aktivnosti pripreme Budžeta za građane (tabela u prilogu) i isti treba uključivati jednostavan i

sažet opis nadležnosti institucije, te grafički prikaz programske strukture sa podacima o potrebnim sredstvima i krajnjim ishodima za svaki program.

Naprijed pomenute tabele u excel formatu su sastavni dio ove Instrukcije i operativnih uputa za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta.

Napominje se da budžetski korisnici neće planirati u svom budžetu programe posebne namjene. Rashode po ovim programskim aktivnostima uključiti u ekonomske kategorije: tekućih izdataka, kapitalnih ulaganja, tekućih i kapitalnih grantova i transfera.

1. PROJEKCIJA TEKUĆIH IZDATAKA

Planiranje tekućih izdataka (rashoda) bazirati na:

- definisanju vrste rashoda prema nazivu iz analitičkog kontnog plana;
- normativnom osnovu definisanja zadataka i aktivnosti i rashoda za iste;
- dokumentacijskom osnovu utvrđivanja visine rashoda i
- normativima utroška ili finansijskim ograničenjima.

Planiranje režijskih troškova (električna energija, voda, komunalije i dr.) vezane za korištenje prostora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Uprava) od strane drugih institucija BiH ili zajedničkih prostora graničnih prijelaza, vršiće Uprava za sve korisnike i iskazati u svom prijedlogu budžeta. Institucije BiH, koje zajednički koriste ove objekte po osnovu čega nastaju režijski troškovi, dostavit će Upravi projekciju pomenutih troškova, što će Upravi služiti kao ulazni podaci u planiranju ovih rashoda. Uz svoj prijedlog budžeta Uprava će dostaviti i zahtjeve institucija za ovim troškovima, za koji iznos će se prenijeti ovi rashodi (smanjiti budžet istim po ovim vrstama rashoda) i povećati Upravi (povećati budžet Uprave).

1.1. Bruto plaće – konto 611100

- Projekciju bruto plaća iskazati u Pregledu potrebnih sredstava za bruto plaće u 2026. godini u skladu sa tabelom dinamike zapošljavanja. **Napominje se da je gornja granica rashoda 2026. godine za bruto plaće i naknade bazirana na broju zaposlenih odobrenih u Nacrtu Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, odnosno do broja zaposlenih odobrenog odlukama Vijeća ministara BiH tokom 2025. godine.**
- Sredstva za bruto plaće i naknade budžetski korisnici će planirati na bazi osnovice za obračun plaća u iznosu 631,50 KM, vodeći računa da se planira broj zaposlenih maksimalno do broja zaposlenih na dan 31.12.2025. godine, planiranih u Nacrtu budžeta za 2025. godine, odnosno do broja zaposlenih u okviru indikativne gornjih granica rashoda za 2026. godinu.

Prilikom planiranja sredstava za bruto plaće i naknade treba uzeti u obzir i Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 20/25 i 30/25) kojima su propisana radna mjesta obračuna plate na bazi osnovice iz 2024. godine, te izmjene koje se odnose na povećanje koeficijenata za profesionalna vojna lica,

policijske službenike i zaposlenike, odredbe Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 76/20), Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, Pravilniku o plaćama, dodacima i naknadama zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, Odluke o plaćama i naknadama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Odluke o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Nadalje, sudske i tužilačke institucije će dostaviti posebnu tabelu potrebnih sredstava za bruto plaće i naknade koje se isplaćuju u skladu sa Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, Odlukom o plaćama i naknadama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Odluke o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Napominjemo da budžetski korisnici, prilikom planiranja popune radnih mjesta upražnjenih odlaskom u penziju, primjenjuju krajnje restriktivan pristup planiranja prijema novih zaposlenih samo za radna mjesta koja ne mogu biti popunjena internim i eksternim premještanjem na nivou institucija BiH.

Prilikom projekcije sredstava za bruto plaće uzeti u obzir stvarne prosječne stope poreza i doprinosa na plaće po zaposlenom isplaćene za plate i naknade u julu 2025. godine.

Napominjemo da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 33/05) kojim se umanjuje stopa doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje sa 23,00% na 19,50%, kao i doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje sa 16,50% na 14,50%), te budžetski korisnici, prilikom planiranja sredstava za bruto plaće i naknade trebaju uzeti u obzir ovu činjenicu.

Korisnici kod kojih svi ili dio zaposlenih plaće i naknade ne primaju u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH, već po osnovu drugih zakona i/ili odluka (npr. institucije pravosudnog sistema, primanja u DKP mreži kod Ministarstva inostranih poslova BiH i sl.) dužni su dostaviti te zakone i/ili odluke.

Budžetski korisnici će u Informacionom sistemu za upravljanje budžetom (BMIS) evidentirati rashode po navedenom osnovu u odjeljku Unos troškova plaća – Trošak po radnom mjestu, u skladu sa planiranom dinamikom zapošljavanja evidentiranoj u BMIS-u.

1.2. Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslanika – konto 611200

Projekciju naknada iskazati u Tabeli - Pregled potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih za 2026. godinu, gdje treba evidentirati samo naknade na osnovu radnog odnosa, koje se javljaju kod budžetskog korisnika.

Projekciju naknada za ishranu tokom rada korisnici trebaju zasnivati na iznosu od 11 KM za svaki dan proveden na radu, a za: članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara

BiH, ministre i zamjenike ministara, rukovodioce i zamjenike rukovodioca institucija BiH u iznosu 6 KM dnevno za svaki dan proveden na radu.

Imajući u vidu da Vijeće ministara BiH još uvijek nije donio odluku o visini regresa za 2026. godinu, naknadu za regres budžetski korisnici trebaju planirati u iznosu od 631,50 KM u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2025. godinu.

Sredstva za naknadu troškova prevoza na posao i prevoza sa posla, troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje, budžetski korisnici trebaju planirati na osnovu odredbi odluka navedenih u dijelu II redni broj 4. ove Instrukcije.

Prilikom planiranja naknada troškova zaposlenih uzeti u obzir i odredbe Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

Planiranje sredstava za ostale naknade troškova zaposlenih bazirati na odredbama Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na naknade troškova zaposlenih, te ostale važeće propise koje se odnose na naknade troškova zaposlenih, a uzimajući u obzir planiranu dinamiku eventualnog zapošljavanja – Tabela dinamike zapošljavanja.

Svako eventualno odstupanje po usvojenim odlukama Vijeća ministara BiH o visini naknada troškova zaposlenih u odnosu na postojeće odluke biće usklađeno prilikom pripreme Nacrta budžeta za 2026. godinu.

Korisnici trebaju planirati samo naknade propisane Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ili shodno drugim zakonima i/ili odlukama, koji su korisnici dužni dostaviti uz zahtjeve.

Budžetski korisnici će u Informacionom sistemu za upravljanje budžetom (BMIS) evidentirati rashode po navedenom osnovu u odjeljku Unos troškova plaća – Unos naknada, u skladu sa planiranom dinamikom zapošljavanja evidentiranom u BMIS-u.

1.3. Putni troškovi – konto 613100

Putne troškove planirati na osnovu zadataka i aktivnosti koje uvjetuju ove naknade, a prema Odluci o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/07, 06/12, 42/12, 10/18, 75/18 i Odluke o izmjeni Odluke o visini dnevnice za službena putovanja usvojenoj na 54. sjednici Vijeća ministara BiH od 3.7.2024. godine), te iste iskazati prema analitičkim kategorijama putnih troškova uz obavezni unos obrazloženja potrebnih sredstava kao i dostavu plana putovanja za 2026. godinu kojima se traže sredstva za ove namjene.

1.4. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga – konto 613200

Kod planiranja ovih izdataka koji se trebaju iskazati prema analitičkoj kategoriji, polaziti od racionalne potrošnje ovih usluga i iste planirati maksimalno do iznosa sredstava propisanog Pravilnikom o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19, 56/19, 72/19, 70/23 i 85/23), pri čemu treba urediti ovu oblast i propisati interne procedure o korištenju ovih usluga u skladu sa odredbama navedenog Pravilnika.

1.5. Izdaci za energiju i komunalne usluge – konto 613300

Ove izdatke planirati na bazi iskustvene potrošnje u ranijem periodu i iste iskazati po analitičkim kategorijama ovih izdataka. Napominjemo da budžetski korisnici koji su uselili u objekte za smještaj institucija BiH ovu kategoriju troškova neće planirati u svom budžetskom zahtjevu, jer će ista u budžetskom zahtjevu iskazati Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

1.6. Izdaci za: nabavku materijala (konto 613400); prevoza i goriva (konto 613500); unajmljivanje imovine i opreme (konto 613600); tekuće održavanje (konto 613700) i osiguranja, bankarske usluge i platni promet (konto 613800)

Ove izdatke planirati na bazi iskustvene potrošnje u ranijem periodu, a troškove zakupa na osnovu ugovora sa zakupodavcima, te rashode za ove namjene iskazati posebno po analitičkim kategorijama. Budžetski korisnici koji u ranijoj komunikaciji nisu dostavili ugovore o zakupu, kao i budžetski korisnici koji su preselili u drugi objekt ili kod kojih je izmijenjen iznos zakupa, dostaviće nove (važeće) kopije ugovora o zakupu poslovnog prostora.

1.7. Ugovorene i druge posebne usluge – konto 613900

Ove izdatke planirati na osnovu maksimalno racionalne potrošnje, a posebno troškova reprezentacije za čije planiranje obavezno primjeniti odredbe Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 78/15, 53/17, 62/17, 1/21, 63/21 i 4/24). Izdatke za ugovorene i druge posebne usluge iskazati po analitičkim kategorijama ovih izdataka. U skladu sa zaključkom sa 104. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine budžetski korisnici su dužni uz budžetski zahtjev, Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine dostaviti i planove potreba za ugovorima o djelu koji će uključivati i sve relevantne podatke u segmentu ugovora kako bi se sredstva odobrila u skladu sa prethodno iskazanim potrebama. Upućuju se korisnici da, eventualni angažman po ovom osnovu planiraju samo u izuzetnim slučajevima i da se isti odnosi na angažman poslova za koje nisu sistematizovana radna mjesta budžetskog korisnika, te da će se tokom analize opravdanosti zahtjeva za budžet 2026. godine posebna pažnja obratiti na ovu kategoriju rashoda.

Imajući u vidu ograničenost okvira za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, budžetski korisnici se upućuju na racionalizaciju tokom planiranja materijalnih troškova, a posebno troškova službenih putovanja, izdataka za mobilne telefone, usluga reprezentacije, troškova na osnovu ugovora o djelu, nabavke goriva i sl.

1.8. Rashodi po pravosnažnim sudskim presudama – (konto 614817 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju)

Ove izdatke planirati u skladu sa raspoloživim podacima i projicirati iznos obaveza po pravosnažnim sudskim presudama na osnovu podnesenih tužbi protiv institucije uz obaveznu dostavu obrazloženja planiranih sredstava za ove namjene, te iskazivanja rizika po ovom osnovu. Iznos planiranih sredstava za ove namjene budžetski korisnik će navesti u

obrazloženju zahtjeva, obzirom da se sredstva u ukupnom iznosu planiraju u okviru organizacije Direktni transferi sa jedinstvenog računa trezora.

2. PROJEKCIJA KAPITALNIH IZDATAKA

Kapitalna ulaganja iskazati u Tabeli – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama stalnih sredstava i projektima u 2026. godini (tabela u excel formatu). U koloni 2 „Naziv stalnog sredstva - kapitalnog izdatka“ evidentirati stavke prema redoslijedu kapitalnih izdataka iz analitičkog kontnog plana. U kolonu 3 „Ekonomski kod“ evidentirati rastući ekonomski kod po analitičkom kontnom planu, u kolonu 5 evidentirati jediničnu vrijednost kapitalnog izdatka i u koloni 6 evidentirati ukupnu vrijednost kapitalnog izdatka za 2026. godinu.

Kod planiranja ovih izdataka, uzeti u obzir činjenicu da su sredstva za kapitalne izdatke podložna krajnjoj restrikciji, te planirati samo nastavak opremanja po ranije usvojenim višegodišnjim projektima i najnužniji dio opreme koji služi završetku postojeće – već dotrajale opreme.

Kod planiranja sredstava za nabavku službenih vozila budžetski korisnici su obavezni pridržavati se odredaba Pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23 i 84/23). Za sva predviđena kapitalna ulaganja potrebna su detaljna obrazloženja o vrsti i obimu planiranih ulaganja.

U cilju praćenja višegodišnjih ulaganja - Tabela višegodišnjih projekata (u excel formatu) potrebno je navesti podatke koji će pružiti detaljnu analizu izdataka za koje su odobreni projekti višegodišnjeg ulaganja. U kolonu 2 evidentirati šifru i naziv projekta, u kolonu 3 evidentirati šifru i naziv projekta iz PIMIS-a, u kolonu 4 evidentirati datum početka i završetka projekta, u kolonu 6 i 7 evidentirati izvršenje na projektima od početka realizovanja zaključno sa 31.12.2023. godine, u kolonu 8 evidentirati prenos neutrošenih sredstava iz 2024. u 2025. godinu, u kolonu 9 evidentirati iznos za ove potrebe u Nacrtu budžetu za 2025. godinu, u kolonu 10 evidentirati izvršenje na projektima sa 30.06.2025. godine, u kolonama 11 do 13 evidentirati projicirano izvršenje na dan 31.12.2025. godine po izvorima finansiranja, u kolone 14 do 16 evidentirati projicirana ulaganja na projektu u 2026. godini prema izvorima finansiranja, u kolone 17 do 19 evidentirati projicirana ulaganja na projektu u 2027. godini prema izvorima finansiranja, te u kolone od 20-22 evidentirati projicirana ulaganja na projektu u 2028. godini. Dakle, iznos u koloni 3 - ukupna vrijednost projekta – treba biti jednak zbiru kolona 6 do 9 i 14 do 22 (tj. ukupnim sredstvima za višegodišnje ulaganje do 2028. godine iz svih izvora finansiranja). Iznos iz kolone 14 (budžetska sredstva za 2026. godinu), evidentirati i u tabelu Pregled kapitalnih izdataka po vrsti stalnih sredstava i projektima u 2026. godini

Napominjemo da korisnici trebaju dostaviti odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 8. stav (e) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, kojom je usvojen višegodišnji investicioni program.

Posebno treba dostaviti obrazloženja o dinamici realizovanja višegodišnjih investicija, izvorima finansiranja, prethodnim prenosima sredstava, kao i o svim prekinutim višegodišnjim ulaganjima.

U Tabeli - Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama stalnih sredstava i projektima (u excel formatu) je potrebno uključiti i sredstva planirana za višegodišnje projekte za 2026. godinu iz Tabele višegodišnjih projekata (u excel formatu), a iznos ukupnih kapitalnih izdataka u Tabeli Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama stalnih sredstava i projektima (u excel formatu) mora biti jednak ukupnom iznosu kapitalnih ulaganja u pregledu rashoda po ekonomskim kategorijama.

3. PROJEKCIJA TEKUĆIH I KAPITALNIH GRANTOVA

Prilikom unosa tekućih i kapitalnih grantova u BMIS, u obrazloženju obavezno navesti nazive institucija i svrhu grantova, te obrazloženje potrebnih sredstava kao i pravni osnov po kojem se dodjeljuju tekući u kapitalni grantovi i podatke na osnovu kojih je utvrđen iznos tekućeg i kapitalnog granta.

Nadalje, u skladu sa nalazom Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine nakon provođenja revizije učinka na temu „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“, potrebno je da institucije u obrazloženju traženih sredstava navedu ciljeve i rezultate koji se postižu realizacijom tekućih i kapitalnih grantova.

4. PROJEKCIJE PRIHODA

Pregled planiranog priliva sredstava korisnika u 2025. godini po izvorima iskazati prema sljedećim izvorima:

- primici od prodaje stalnih sredstava,
- donacije,
- grantovi drugih nivoa vlasti,
- kreditna sredstva,
- prihodi od vlastite djelatnosti za koje je zakonski regulisan raspored rashoda, te
- prihodi od vlastite djelatnosti za koje nije zakonski definisan raspored rashoda i koji se uplaćuju na Jedinstveni račun trezora kao javni prihodi.

Napominje se da, mora postojati ravnoteža između iznosa rashoda koji se finansira iz namjenskih prihoda i primitaka i iznosa namjenskih prihoda i primitaka (npr. rashodi za kupovinu službenih vozila koji se finansiraju iz primitaka od prodaje službenih vozila moraju biti jednaki iznosu primitaka- šifra izvora 07).

5. BILANS TABELA BUDŽETSKOG KORISNIKA

Instrukcijom br. 2 se od budžetskih korisnika zahtjeva i da sačine tabelu bilansa budžetskog korisnika. Ova tabela objašnjava glavne razloge razlike između budžeta za 2025. godinu i zahtjeva za budžetska sredstva 2026. godine. Cilj ove tabele je da se unaprijedi transparentnost raspodjele budžeta i da se Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine omogućiti bolje razumjevanje procesa izrade budžetskog zahtjeva, te predloženih prioritarnih politika na osnovu kojih je zahtjev sačinjen.

6. PREGLED BUDŽETSKOG ZAHTJEVA U PROGRAMSKOM FORMATU

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09) u zakonske procedure uveden je i pojam programskog budžeta, a koji Ministarstvo finansija i trezora BiH uz Nacrt budžeta dostavlja Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kao dodatne informacije. Uz obrazloženje se dostavlja i Pregled zahtjeva u programskom formatu koje korisnici dostavljaju u okviru Instrukcija br. 2. Cilj ove sveobuhvatne informacije o planovima, učincima i troškovima svake institucije je da poboljša transparentnost budžetskog procesa institucija BiH.

ZAVRŠNE NAPOMENE

Gornja granica rashoda za 2026. godinu utvrđena je u skladu sa odredbama člana 6. stav (3) Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22) kojim je propisano da, ukoliko Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine ne usvoji Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini do 1. jula tekuće godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH upućuje Instrukciju 2 sa gornjim granicama rashoda na nivou ukupno odobrenog budžeta za tekuću godinu.

Gornje granice rashoda za 2026. godinu nisu konačne i mogu biti predmet eventualnih korekcija, nakon usvajanja Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za naredni srednjoročni period, koje Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvaja u skladu sa odredbama Zakona o Fiskalnom vijeću BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63/08).

Korisnici svoje zahtjeve trebaju planirati na osnovu dostavljenih indikativnih gornjih granica rashoda, a ukoliko u međuvremenu Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvoji Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini, odnosno Vijeće ministara BiH usvoji Dokument okvirnog budžeta institucija BiH, sa izmijenjenim iznosima, Ministarstvo finansija i trezora BiH će isto uzeti u obzir prilikom pripreme Nacrta zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu.

Održavanje konsultacija sa budžetskim korisnicima planirano je u avgustu/septembru 2025. godine, o čemu će korisnici biti informisani nakon analize dostavljenih zahtjeva od strane Sektora za budžet institucija BiH. Napominjemo da je, uz obavezno prisustvo službenika/ice za finansije poželjno i prisustvo rukovodećeg državnog službenika/ice institucije.

Nakon izvršenih konsultacija i usaglašavanja projekcija budžeta, Ministarstvo finansija i trezora BiH utvrdiće iznos sredstava za svakog budžetskog korisnika.


MINISTAR
Dr Srdan Amidžić

Budžetski korisnik:												
PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA (prvi dio tabele)												
					Izvršenje od početka realizacije projekta zaključno sa 31.12.2024. godine		2024. godina					
R/B	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PIMIS-u	POČETAK I ROK ZAVRŠETKA PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	BUDŽETSKA SREDSTVA	DONACIJE I KREDITI	PRENOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2024. GODINE U 2025. GODINU	ODOBRENO NACRTOM BUDŽETA ZA 2025. GODINU	BUDŽETSKO IZVRŠENJE 30.06.2025. GODINE	PROJICIRANA UTROŠENA BUDŽETSKA SREDSTVA NA DAN 31.12.2025.	PROJICIRANA UTROŠENA KREDITNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2025.	PROJICIRANA UTROŠENA DONATORSKA SREDSTVA NA DAN 31.12.2025.
					IZVRŠENJE OD POČETKA REALIZACIJE PROJEKTA ZAKLJUČNO SA 31.12.2024. GODINE	IZVRŠENJE OD POČETKA REALIZACIJE PROJEKTA ZAKLJUČNO SA 31.12.2024. GODINE						
1	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8 + 9 + 14+ 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 +21 +22	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO					0	0	0	0	0	0	0	0
Napomena: U tekstualnom dijelu obrazložiti podatke iz tabele sa posebnim osvrtom na izvršenje i razloge eventualno malog postotka izvršenja, stepen izvršenih aktivnosti projekata i sve druge bitne naznake koje su neophodne u cilju praćenja realizacije višegodišnjih projekata, uključujući detaljne planove za naredne godine. Prihvaćeni će biti samo višegodišnji projekti za koje je Vijeće ministara BiH, usvojilo detaljan plan i izvore finansiranja. Korisnici uz ovaj zahtjev trebaju dostaviti odluku ili zaključak Vijeća ministara BiH kojim je usvojen višegodišnji projekt sa definisanim izvorima finansiranja.												

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH ULAGANJA (drugi dio tabele)

<u>2026</u>			<u>2027</u>			<u>2028</u>		
Budžet	Donacije	Krediti	Budžet	Donacije	Krediti	Budžet	Donacije	Krediti
14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budžetski korisnik:

BILANS TABELA BUDŽETSKOG KORISNIKA

Budžetska stavka	Ekonomsko klasifikacija							Ukupni rashodi	Broj zaposlenih	Pojasnjenja od strane korisnika
	611100 Bruto plaća	6112000 Naknade troškova zaposlenih	613000 Izdaci za materijal i usluge	614000 Tekući grantovi	615000 Kapitalni grantovi	821000 Kapitalna ulaganja				
Nacrt budžeta za 2025. godinu										
Iznos u usvojenom Nacrtu budžetu za 2025. godinu (IZNOSI U OVOJ LINIJI MORAJU BITI JEDNAKI UKUPNIM IZNOSIMA NACRTA BUDŽETA ZA 2025. GODINU).							KM 0			
Jednokratni rashod koji se odnose na kapitalne rashode							KM 0			
Ostali jednokratni rashodi: Za aktivnosti ili projekte koji su finansirani u 2025. godini, i neće biti finansirani u 2026. godini usljed nedovoljno dobrog sprovođenja ili usljed činjenice da su aktivnosti okončane.							KM 0			
Prilagođenje za dinamiku zapošljavanja (ovdje korisnik treba dodati sredstva za zaposlene koje nisu radili svih 12 mjeseci u 2025. godini, obzirom da će se sredstva za sve zaposlene na dan 31.12.2026. godini morati osigurati za svih 12 mjeseci u 2026. godini)							KM 0			
Prilagođenje za povećanje plaća usljed povećanja radnog staža (ovdje korisnik treba dodati sredstva za povećanje primanja na osnovu povećanja radnog staža za zaposlene na dan 31.12.2025. godine, koja će biti obračunata i isplaćena u 2026. godini)							KM 0			
Ostala prilagođenja: (ovdje korisnik treba prikazati sva ostala prilagođenja koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim prilagođenjima, a koje će imati utjecaj na planirani budžet za 2026. godinu.)							KM 0			
Polazni osnov za plan budžeta za 2026. godinu	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0		KM 0	KM 0			
Zahtjev za 2026. godinu										
Eksterna makroekonomska prilagođenja (ovdje korisnik treba unijeti prilagođenja usvojene od strane Vijeća ministara ili drugih tijela koje imaju direktan uticaj na potrebna sredstva, a koja su izvan uticaja korisnika - npr. Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 76/20, povećanje/smanjenje osnovice za obračun plaća ili povećanje/smanjenje nekih vrsta naknada koje usvaja Vijeće ministara BiH ili promjena cijena za neophodne materijalne troškove)										
Dodatna visokoprioritetna potrošnja (Novi prijedlozi dodatne potrošnje bi trebali biti u skladu sa opštim strateškim ciljevima politika iz usvojenih strateških dokumenata, ovo uključuje i zahtjeve za nastavak aktivnosti ili projekata koji su trebali biti okončani, proširenje obima ili obuhvata postojećih aktivnosti ili projekata, uključujući nova zapošljavanja).	Prioritet 1:						KM 0			
	Prioritet 2:						KM 0			
Općje uštede (ukoliko neki projekat ili aktivnost nije djelotvorna...preporučuje se izmjena ili gašenje projekta ili aktivnosti koja može dovesti do dodatnih ušteda. Projekti i aktivnosti za koje više ne postoji osnov, odnosno jednokratni rashodi u prethodnoj godini, se ne smatraju uštedom, obzirom da sredstva za njih svakako ne bi ni trebala biti predviđena unutar budžeta za 2025. godinu. Svrha ušteda je oslobađanje resursa za nove prioritete).	Ušteda 1:						KM 0			
	Ušteda 2:						KM 0			
Ukupni zahtjev za 2026. godinu:	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0		KM 0	KM 0	0		

IPA PROJEKTI KOJI ĆE SE IMPLEMENTIRATI TOKOM 2026. GODINE

NAPOMENA: SREDSTVA POTREBNA ZA SUFINANSIRANJE IPA PROJEKATA NE UKLJUČIVATI U OSTALE TABELE I OBUHVATITI SVE IPA PROJEKTE KOJE ĆE SE IMPLEMENTIRATI TOKOM 2026. GODINE

Naziv Budžetskog korisnika: _____

Voditelj projekta: _____

R/B	IPA (npr. IPA 2022)	Šifra projekta u programskoj klasifikaciji	Šifra projekta u PIMIS-U	Naziv projekta	Datum početka i završetka projekta	Svrha projekta	Institucije korisnici projekta	Vrsta upravljanja (direktno / indirektno)	Ukupan doprinos EU (u KM)	Sufinansiranje				UKUPNO sufinansiranje (u KM)	UKUPAN budžet PROJEKTA (u KM)	OBJAŠNJENJE I DODATNE NAPOMENE - OBVEZNO NAVESTI UKOLIKO IMPLEMENTACIJA PROJEKTA UTIČE NA REDOVNE TROŠKOVE U Budžetu KORISNIKA (ISKLUČUJUĆI sufinansiranje)
										Budžet institucija BiH (u KM)	Sufinansiranja iz Budžeta entiteta, kanton i općina (u KM) - NAVESTI O KOJEM SE NIVOU VLASTI RADI	Međunarodne finansijske institucije (u KM)/kreditna sredstva	Privatno/ donacije, odnosno ostalo sufinansiranj e (u KM)			
									a	b	c	d	e	f=b+c+d+e	g=a+f	
1														0	0	
2														0	0	
3														0	0	
UKUPNO:									0	0	0	0	0	0	0	

DODATNE NAPOMENE - navesti dinamiku ugovaranja i status projekta (da li je projekt ugovoren, datum početka i završetka projekta), kao i dinamiku povlačenja sredstava sufinansiranja po svakom projektu. Posebno dati podatke za programe zajednice i projekte prekogranične saradnje.

Budžetski korisnik:

PLANIRANJE IZDATAKA ZA UNAJMILJIVANJE PROSTORA U 2026. GODINI

BROJ I DATUM UGOVORA	TRAJANJE VAŽEĆEG UGOVORA	ZAKUPODAVAC (za fizičke osobe navesti: ime, prezime, ime oca, datum rođenja i adresu stanovanja, a za poslovne subjekte: naziv i sjedište firme, ime i prezime većinskog vlasnika poslovnog subjekta)	POVRŠINA (u m²)	CIJENA (po m²) sa PDV-om (ukoliko PDV plaća zakupoprimac)	MJESEČNA VRIJEDNOST UGOVORA sa PDV-om (ukoliko PDV plaća zakupoprimac)	Broj mjeseci za koje je zakup planiran u 2026. godini	UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA za 2026. godinu (sa PDV-om ukoliko PDV plaća zakupoprimac)	BROJ ZAPOSLENIH KOJI RADE U OVOM PROSTORU	LOKACIJA-ADRESA
	(od . . . do . . .)								
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6*7	9	10
					0		0		
					0		0		
					0		0		

BUDŽETSKI KORISNIK:						
STRUKTURA ZAPOSLENIH U ZAHTJEVU ZA BUDŽET 2026. GODINE						
ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	POSTOJEĆI BROJ ZAPOSLENIH (BROJ ZAPOSLENIH NADAN 30.6.2025. GODINE)			BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2026. GODINE (NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU) UVEĆAN ZA DODATNE ZAPOSLENE U ZAHTJEVU ZA BUDŽET 2026. GODINE	RAZLIKA (6-5)
		MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO		
1	2	3	4	5	6	7
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	DRŽAVNI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- policajci			0		0
	POLICIJSKI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- inspektori			0		0
	POLICIJSKI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	DRŽAVNI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- policajci			0		0
	POLICIJSKI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- inspektori			0		0
	POLICIJSKI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	POSTOJEĆI BROJ ZAPOSLENIH (BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 30.6.2025. GODINE)			BROJ ZAPOSLENIH (BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 30.6.2025. GODINE)	RAZLIKA (6-5)	
		MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0	
	DRŽAVNI					0	
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0	
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI					0	
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0	
	POLICIJSKI					0	
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- policajci			0		0	
	POLICIJSKI					0	
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- inspektori			0		0	
	POLICIJSKI					0	
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- rukovodeći policijski službenici			0		0	
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0	
	VOJNE OSOBE -vojnici i podoficiri			0		0	
	VOJNE OSOBE -oficiri			0		0	
	IMENOVANE VOJNE OSOBE					0	
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE *				0	0	
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*				0	0	
	RUKOVODEĆI					0	
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*				0	0	
	IMENOVANE OSOBE*				0	0	
	PRIPIRAVNICI				0	0	
	UKUPNO		0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE		0	0	0	0	0
	DRŽAVNI		0	0	0	0	0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE		0	0	0	0	0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI		0	0	0	0	0
SLUŽBENICI/SLUŽBENICE		0	0	0	0	0	
POLICIJSKI		0	0	0	0	0	
SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- policajci		0	0	0	0	0	
POLICIJSKI		0	0	0	0	0	
SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- inspektori		0	0	0	0	0	
POLICIJSKI		0	0	0	0	0	
SLUŽBENICI/SLUŽBENICE- rukovodeći policijski službenici		0	0	0	0	0	
IZABRANE I IMENOVANE OSOBE		0	0	0	0	0	
VOJNE OSOBE -vojnici i podoficiri		0	0	0	0	0	
VOJNE OSOBE -oficiri		0	0	0	0	0	
IMENOVANE VOJNE OSOBE		0	0	0	0	0	
ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE *		0	0	0	0	0	
SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*		0	0	0	0	0	
RUKOVODEĆI		0	0	0	0	0	
SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*		0	0	0	0	0	
IMENOVANE OSOBE*		0	0	0	0	0	
PRIPIRAVNICI		0	0	0	0	0	
SVEUKUPNO		0	0	0	0	0	

Napomena: Institucije BiH čiji zaposlenici nemaju status državnog službenika i pravosudbene institucije, trebaju popuniti podatke u kolonama označenim *, prema stručnoj spremi - navesti ukupan broj razvrstan po spolu: zaposlenici (NKV, PKV, VKV, SSS i VSS), službenici (VSS) i rukovodeći službenici i imenovane osobe.

BUDŽETSKI KORISNIK:					
PREGLED POTREBNIH SREDSTAVA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U 2026. GODINI					
R/B	VRSTA OBUKE/TEMA	BROJ UČESNIKA/CA	TRAJANJE OBUKE	IZNOS SREDSTAVA	KRAJNJI ISHOD OBUKE
	SVEUKUPNO			0	
NAPOMENA: Pregledom mogu biti obuhvaćene samo obuke koje ne realizira Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine.					

BUDŽETSKI KORISNIK:					
NADLEŽNOSTI INSTITUCIJE					
PROGRAMSKA STURKTURA		RASHODI	NAZIV POKAZATELJA ISHODA/IZLAZNOG REZULTATA	JEDINICA MJERE	VRIJEDNOST
NAZIV PROGRAMA		0			
CILJ PROGRAMA					
NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI					
NAZIV PROGRAMA		0			
CILJ PROGRAMA					
NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI					
NAZIV PROGRAMA		0			
CILJ PROGRAMA					
NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI					
UKUPNI BROJ ZAPOSLENIH					
UKUPNO POTREBNA SREDSTVA		0			
NAPOMENA: U cilju pripreme budžeta za građane institucija BiH, budžetski korisnici će u ovoj tabeli, kratko opisati osnovne nadležnosti institucije i ostale pokazatelje, na razumljiv i jednostavan način. Također, dodat će i redove za programe i programske aktivnosti u skladu sa strukturom u tabeli.					